

1 10-161

Banenyana le mpya. K34/110

1/21.

Banenyana ba kile bare ba ile kgonyeng ba ena le Morwedi wa kgosi bare are ralokeng ba raloka mohlabeng ba bina ba bona morwedi wa kgosi a baphala a e nale le mpya ba swara morodi wa kgosi ba mmolaya mpya ya thoma go opela ere kuu huu banyana ba ga monye noto ba bolaile monye waka, huu huu huu huu banyana ba ga monye Noto ba bolaile monye waka ba napa ba re lena mpya ye e tla ya e re bololla. Are e bolayeng ba e bolaya ba napa ba tloga ba re tse leng ge ba sa se ela ba re geba^{le}/bela morago bona e tsogile e opela ere ngwangwadi, ngwangwan banyana ba ga Monye Noto ba bolaile monye waka huum huu huu banyana ba ga Monye Noto ba bolaile monye waka ba goma ba fihla ba e swara ba e bolaya ba e fisa ba tloga bare ge ba lebelela morago ba kwa e opela ba goma a e bolaya gape gape gape ba e fisa ba epela ba sepela ba re tseleng ge bare ba lebelela morago ba bona a tsogile e /opela ba goma ba e bolaya gape gape ya dintlo di setse di bonala ba tloga ge ba fihla gae batho ba motse ba tswa ba e hlalela ge e opela.

Diphoofolo tsa lefase kamoka.

Tsa kgabakana tsa aga lesaka le legolo dire ge di etswa go tsoma Mathapama di etla dieja maloko a tsona tsatsi le lengwe ta humana a segona tsa bea mmutla gore e be nohlokamedi wa maloko. Mosegare gwa tswela phoofolo ya mosela wa lesaso ya tsena ka sakeng ya tsia maloko. Ye di boya tsa hwetsa maloko a se gona a tsare ke mmutla: Na? Maloko a ile kae? Mmutlwa ware nna ga ke tsebe gosasa tsa sadisa tshokudu. Phoofolo yela ya tla mosegare ya fihla ya dule le tshukudu, tshukudu ya robala ke moka phoofolo ela ya tsena ka sakeng ya tsea maloko. / Diphoofolo ge di boya tsa hwetsa maloko a se gona tsare go tshukudu, na maloko a kae? Yare nna ga ke tsebe. Gosasa tsa sadisa tau phoofolo yela ya tswela ya bolela nayo tau ya robala phoofolo yela ya tsena ka shakeng ya tsea maloko ge di boya tsa hwetsa maloko a se gona. Tsare na maloko a kae? Tau yare nna ga ke tsebe gosasa tsa tswalela ka Maphika tsa tseah thapo tsa khunelela segwele tsa sadisa Mosoba. Phoofolo yela yare ge e tswela ya tsena kamosoba ola ya tsea maloko ale tsare di boya tsa hwetsa maloko a se gona. Gosasa tsa khunelela segwele gapa.

Yare ge e tla ya tanyewa tsa tla tsa e hwetsa e tsea tsa e
 bolaya tsa napa tsa e apea. Mantsiboya tsa robala tsare go mmutla
 o ka tlawa ja nama tse mantsiboya tse tshekga / ka mafika mmutla
 ware mola e bosego wa tsoga wa ja dinama kamoka wa sadisa marapo
 gosasa tsare ge di tsoga tsa hwetsa nama sego e marapo feela tsa
 botsisa mmutla ware nna gape lela ntshega ka mafika tsa napa tsare
 are dupaneng t. are ge dire di dupa mmutla tsa kwa o nka nama
 tsa o bolaya.

Mosobodi le Mosibotsana.

Ba eya kgonyeng ~~Mesibot~~ Mosibotsana a kgopa ke lefsika ba
 ena le banenyana ba bangwe Mosibodi le Mosibotsana ba roga
 lefsika le tletse tsela. Banenyana bale bare lefsika katologa re
 fete ga se rena re go rogilego la katologa ba feta ba la boela la
 tswalela. / Mosibodi le Mosibotsana ba seke ba feta tsatsi la / ba
 la sobela bare lefsika katologa re fete ga se rena re go rogilego
 lefsika la se katologe ba bona mohlolo o tuka ba ya go ona ba fihla
 ba hwetsa Mokgekolo wa le tsimokgopo ba mo dumedisa ba dula nae ba
 ba ba robala gona. Gosasa Mokgekolo sla a ba fa dikhura ba di
 photla mokgekolo a tloga a ya bitsa matsimokgopo a mangwe nonyana
 ya tswela yare nke le mpheng kuru kura e ngwe ke tlale botse ditaba.
 Ba e fa, ya ja, yare go bona mokgekolo yola o ile bitsa matsimo
 kope a mangwe lare ereng ke le dietlopo ba tletsa leka makhura
 ke moka ya ba tsea ya ba lokela ka maphegong a yona ya tloga ya fi
 hla tshemong ya maipane go be gofena le letsma la bjala gare
 selele, selele Mphiletseng maipane selele e mo rwuletse bana bage
 selele batho baletsama ba ema bare theletsang ya boela yare selele
 selele mpiletseng maipane selele ke mo rwaletse bana ba ge selele
 bare maipane o gae ya tloga ya fihla sehlareng kgaufsi
 le gae yare selele selele Mpiletseng maipane selele morwaletse bana
 ba age Selele, babitsa maipane ba tsea magogo ba ala go tloga kage
 go fihla sehlareng seo nonyana e meng godimo ga sona nonyana yela
 ya fofa ya ema magogong ya sepela ba ya fihla ka ntlong y dula
 legogong yare nage nka ntsha bana ba bantseba map. Ba ere ka bat
 etseba nonyana ya ba ntsha ba ba tseba ka moka. Ba hlaba kgomo
 ba e ja.

Ngwanenyana le mokgekolo le Masogana.

Gobe go ena le ngwanenyana a dule le koko age a e botse bjang le

masogana a mo llela. Bjale gobe gore ge masogana a tllile go p fereya hwetse kokage a se gana a ile go hlagola. Ngwanenyana a sale a sile. Ge a sa sila abone ba tswela a opela kosa are, nyetlela n wee nyetlela bagwe ba tllile gae nyetlela ahee nyetlela koko a ge obe a ena le tsebe tse dikgolo re ke tsa kolobe ge a ekwa masogana ale ka ditsebe a diela gore ba sege ge baka sega a tloga nym wa ngwanaka le ka se mmone. Gosasa gwa tla a mangwe masogana ngwanenyana a thoma opela are ngetlela wee nyetlela bagwe ba tllile gae ngatlela. /Kokoage a boya masemong are: Ntshhe ke ba phuphe, ke ba phuphe ba napa ba sega ba tloga. Gosasa gwa tla bakgalabje ba fahlego tse pedi sa pele le saka morago ngwanenyana a thoma go opela a re nyetlela wee nyetlela bagwe a ba tllile gae nyetlela. Mokgekolo a boya a re tsheke ba mphephe phe ke ba phuphe ka di tsebe ge a rialo a ba phupha e be ba sega ka difa hlego tsa ka morago a re go bona ba sa sege a re go ngwanenyana saba uwe banna ba gago tloga nabo ba moba tloga nae.

Mokgekolo le ngwana

Mokgekolo a be a lwela ngwana wamorwage ge mmage a ile masemong ngwana yo leina la gage a bare ke Sephonokele. /
 9 Sephonokele a ba a gola a kgona go ya dinokeng go kga meetse. O be are ge bo mmage baile masemong koko age a sale a tsea Sephonokele a mo kgotlola maoto le matsogo. Ka tsatsi le engwe koko a ge are go mo kgotlola maoto le matsogo a re sephonokele ngwana wa ngwanaka ake o yo ntshilela aro na le bana nka nka sila ke sena maoto le matsogo a tloga a re ke ye tla a tshaba a fihla leribeng ka tshemong a re Sephonokele sephonokele ke na le maoto le matsogo koko age a mokitimela a fihla a mokgotlola maoto le matsogo ge mmage a boya masemong a re na vena Sephonokele o kgotlotse ke mang maoto are ke koko ba mo tse ba fihla nae ga mantsiboya kokoage a mo mometsa maoto le matsogo.

Masilo le Masilwane.

10 Masilo e be ele mogolo wa Masilwane mosomo wabona e be ele go tsoma. Ka tsatsi le lengwe ge ba ile tsoma thabeng Masilwane a bolaya diphoofolo tse dintsi tsa go feta tsa Masilo ge a bihla gae ba reta Masilwane. Gosasa le gona a bolaya diphala tsa go feta tsa Masilo ka moso le gona bjale. Masilo a thoma go hloya Masilwane

Ka tsatsi le lengwe Masilwane a bolaya tse dintsi Masilo a mmita
 ge a fihla a mo tsea a mo kgorometsa ka leweng a tsea dipela tsela
 tsa Masilwane a ya natso gae ge a fihla gae bare na Masilwane o kae?
 Are na ge tla hlwa le mpotsisa Masilwane kgane ke nna modisa wage.
 Ge ba sa dutse ba bona dimpya di tswela e ba setse ba tseba gore
 Masilo o bolaile Masilwane.

Monna le barwedi ba bararo.

11
 Monna yo o be ana le barwedi ba bararo yo mongwe o be a
 ba phala ka botse bjale Masogana a re ge a tlike papage a re ngwana
 waka ge e ba le a monyaka ke nyaka ge le ka hlwa le nthela dinonwa-
 ne letsatsi ka moka. Tsatsi le lengwe gwa tla lesogana le lengwela
 hlwa le theela papago ngwanenyana yola a dinonwane le ile e nonwane
 e kena eetswa e kena eetswa monna yola a re keketla
 monyana ka tsatsi la ba la sobela a re oka semmone ge o monyaka
 o tle gosasa mosogana a tla gosasa ge a fihla monna yola a tsea
 mabele le leotsa le mafela le mabu a hlekansha a ge ke tsoga mo ke
 humane o kgethologantsitse dilo tse ngwanenyana are go le
 sogana lesa wena ke tla bitsa dinonyana le dikgogo di tlatla di
 kgetha papage ge a tsoga a hwetsa dilokile a tsea patla a e lokela
 ka petseng are ge ke tsoga ke humane o ntsitse patla ye/ngwanenyana
 are lesa wena papa o a go tswenya ke tla bitsa poloneetse e tla
 entsha e bitsa ya entsha. Ngwanenyana a re go lesogana are ye
 gageno re tla namela meila tse tsa papa ga meila tlo mabelo ba tlo-
 gela ya go sebele lebelo ba tsea mapotlelo a mabedi le makgopa a
 mabedi ba tloga ge papage a tsoga a hwetsa batho ba tlogile a tsea
 meila yela ya go hloka lebelo a ba latela ge a re tseleng a
 ba bona ge a fihla go bona ba mnetha ka mapotlelo ale batsea mokga-
 pa ba betha meila ba tloga ge ba setse ba fihlile kgaufsi le gabo
 lesogana ba fologa lesogana lare sala moo ke tlatla ke go bitsa
 ngwanenyana a re ore ge o fihla ka gae dimpya tsena gi go fofela
 o seke wa di ralosa ge o ka di ralosa o ka tla wa nhlala ge a fihla
 ka gae a ralosa dimpya tsabo a lebala le gore o tloge motho kantle./
 12
 Ngwanenyana a ba a tloga a ya sedibeng mosedibeng gobe gona le
 sehla se akome ka mo sedibeng a se namela mokgalabje yo m ngwe
 a re go ngwana nke o yo nkgella a ya ge a fihla a re ge a re ke
 a kga a bona moriti wa motho a re nna nka se kgemeetse ke le botse
 biale a tloga aya gae a roma yo mongwe ge a fihla are nka se kge
 13

meetse ke a botse bja a roma mokgekolo a tlaka e na monye a re
 ke lebelela bona moriti wa motho a lebelela godimo ga uehlare
 a bona motho a re fologa a fologa a motsisa ka mokgwa wo a tllileng
 ka one fa, a e aeye ka gae a fihla ka gae a hwetsa lesogana lela
 are mpheng kgogo ya tshadi le mokoko le thoro tsa mafela ba mofa
 14 a lahla thoro e tee ya lefela fase mokoko ware/nkonkonko ya tshadi
 yare na ga se wena ola a elego wa hlwa o theela papa nonwane na?
 A laha thoro fase moko wa re nkonkonko ya tshadi yare na gase wena
 ola papa a ileng e hlakanantsha mabele le mabu are o kgethe kare
 lesa dironyana di tlatla kgetha lahla thoro fase mokoko ware nkonko
 ya tshadi yare na gase wena ola o ile o wa re tshaba ra betha papa
 Ka mokgopana a lahla thoro fase mokoko ware nkonko ya tshadi yare
 na ge se wena ola o ilego wa tla ra tshaba rabu ra betha papa.
 Ka makgopana a lahla thoro fase mokoko ware na gase wena ola
 keileng kare o seke wa ralokisa dimpya tseno na o ka tla wa nhlala
 a a lahla thoro fase mokoko ware konkonko naga se wena ou lahla
 gape gape yena kgane a se wena a sewane na lesogana lare doo moka
 mosadi waka. Mokgalabje are ge eka ba o a monyaka mpye masome adi
 kgomo a tla mo tsee a ntsha dikgomo tseo a mofa.

Mosadi wa Chodu.

15 Gobe gona le mosadi leina la gagwe bare ke Sekgankgadi bjale
 o be a bolawa ke tlala a ya a utswa magapo ka tshemong ya ga
 Thomoromo tsatsi le lengwe Thomoromo a e ya ka tshemong a hwetsa ma-
 gapu a segona a thoma go ldele ka tsatsi le lengwe a boba sekgankga-
 di a tsena ka tshemong a tsee magapu a molesa a ya gae gosasa
 Thomoroma a tla tshemong ge a sa dutse a bona Sekgankgadi a utswa
 magapu a a rwele ka seroto Thomoromo a ya go yena ge a fihla a re
 na oreng Sekgankgadi se tsebe gore a ka reng Thomoromo u mo tsee
 a mo isa letlapeng are bea diatla tsa gago mo letlapeng are molaa
 beile a tsee lefsika a mo kgatla menwana ge a fetaa go mo kgatla
 a mo rwea seroto a ya gae.

Monna le morwa wa gagwe.

16 Monna yo a bolelwago o kile a re go morwa

744

K34/110

ngwana ke sayo utswa mafela moswa a gona papage a ya ge a fihla
 tshemong a utswa mafela a ya gae mehla le ka mehla o be a noya a
 utswa ka le lengwe le tsatsi morwa are papa na o diang are ke a
 ipholosa ngwanaka a na gakere mongwe le mongwe o ipholosha ka
 mphofotso wa sefahlego sage na papa? M_okgalabje a gana go kwa nna
 ke yaya ka gobane ke bolawa ke tlala gosasa ge a eya ge a sa kga
 mafela morwa wage a tswela a re papa lebelela leihlo la modimo le
 a go bona papage a thinta saka a lebile gae go tloga letsatsing
 leo a se hlwe a sa utswa.

Ngwaga wa tlala.

Ngwaga wo gobe go ena e tlala e kgolo kudu gosena meetse
 le bjang le mabele diruo di e hwa ba ba feela go ena le mosimane
 mongwe ena e be are ge a ilo disa ge a fihla nageng a tsula setsiba
 a opela a bethisa setsiba fase are welele we nare ne pula rena re
 medisa bjang welele we''' Mabjang a mela pula yana dipudi tsa gagwe
 di fula tsa ba tsa nwa meetse ge a eya gae a tsea setsiba a betha
 fase meetse ale lemabjang tsa hwa ge a boya gosasa a tsola setsiba
 sela a epela kosa yela ya gage ge a eya gae a tsea setsiba
 a betha fase mabjang le meetse a tloga. Banna ba motse wa gabo ba
 thoma go makala ge dipudi tsa gabo Mosimane dinonne, ba ya ba tseise
 papage. Papage a re nna ga ke tsebe gore na/dipudi tse di nontswa
 keng. Ge ba tloga ba ya botsisa mosimane are ke na bona dinona ga
 ke tsebe gore na dinontswa keng gosasa ge a eo disa ge a epela
 kosa yela ya gagwe ge a eya gae a tsola setsiba a betha fase o
 tloge ka mehla le ka mehla o be a dira bjale tsatsi le lengwe ge a
 ilo disa ge a sa opela monna yo mongwe a mokwa mathapama ge a eya
 gae a tsola setsiba monna yola a monna. Monna yola ge a fihla gae
 a botsa banna ba bangwe ba napa ba re go mosimane nke lerena ore
 nesetse pula a ba ne setsa ba mo fa dikgomo le dipudi le dinku
 ba ba ba mnea kgosi ya bona.

Dipela.

Monna o be a na le tshemo a limile mabele a mafela bjale gobe
 go ena le dipela dietla di ja mabele a monna yo go sefofu dire
 ge di tlilo ja mafela dietla nayo bjale ka tsatsi le lengwe monye
 tshemo a tswela ge a tswela tsela tse dingwe tsa tsaba ya sefofu
 ya sala ge monna a tswela a re go yona kea go bolaya ya opela ere
 kgosi waka ntese ka kodi kgosi yaka ntete kokodi morena waka

744 ntese kokodi a e lesa are ge o ka boya gosasa ke tla bolaya ya tloga
ya ya gae gosasa di boya tsa re go yona a reye yare nna ga ke ye
20. yare nna/tsare ge re bana a e tla monna yola re tla go popula ya ya
ge di sa tsa bona a tswela tsa tshaba tsa tlogela yela ya segofu
ge monye wa tshemo a fihla a e hwetsa a re ke go bolaya ya hle ke
a rapela kgosi yaka ntetese kokodi morena waka ntese kokodi are ge
o ka boya ke tla go bolaya ge di etla gosasa a tsa tla nayo ge monye
wa tshemo a tswela yare kgosi yaka ntetese kokodi morena waka ntese
kokodi a gana a re ke a go balaya ya lla ere kgosi ya ka ntese
morena waka ntese kokodi a gana go e lesa a tsea a e bolaya a e
bua a fa ngwana ge sebete wa pele a ja ge a lle a lla pela mpeng.

21. Mosimane le dikgomo.

Mosimane o be ana le d kgomo engwe ya swela a ya a enyaka
tsatsi la sobela a nama a bona ntlo e sena mathoka gare a ya go yona
a tsena a gotsetsa mollo a besa dinama a bofa kgomo ka ntle ge a
sa dutse a kwa ditau dipoma a tswalala ntlo ela a namela ntlo ye
a dula godimo ga dikapa elegore o kwa e potla molong. Wantlo ele
gore tau ye e dupelela marapo ya tsena mosimane a tsoga o be a swa
dikobo tsa gagwe le mokgopana. Bjale ge tau e tsena ka mo ntlong
ya ja marapo mosimane a tsea dikobo tsele a di phutha ka mokgopana
a di lahlela fase sa wela ^{pele ga tau} ~~pelegatana~~ tsare ge dithoma go wa a hlaba
mokgosi are eeeuuu gea rialo tau ya tsab a sala a fologa ele gore
kgomo e ile go kwa ditau ya tshaba a e nyaka a e bona a ya gae.

22. Monna le basadi babararo

Monna o kile a bolaya amutla ka le tsatsi lelengwe o be a ena
le basadi ba bararo yo mongwe a re nna ga ke je nama ya amutla
monna fe go yena tsea nama ye ya amutla a e apee ka gore ga o' jes
nama ya amutla a e apee mola e budule a e hlatlola a napa are nke
kekwe gore nana ya amutla e bose a ja nama yela ka moka a sadisa
marapo ge a feditse go ja nama yela a khurumela pitsa yela matha-
pama ge monna a boya ma emong le basadi bale ba ba bedi b
monna ola are tlisa nama yela ke lesibetse a tsea pitsa a fa monna
ge a thoma go khurumula a hwetsa ka pitseng go sena selo ele mparapo
feela are na nama e ile kae mosadi a re ke a bona e lle

23. ke dikatse. / Monna a homola a e bolele selo gosasa a ya ^{se} / dibeng

sa petse a fihla a tsea thathe tse pedi a bea ya engwe ka thoko
ga sediba e ngwe a bea ka thoko ga sediba are go basadi yo a utswi-
tsweng nama re tla mmona re yo taboga sediba sala o lle mola a beile

744

34/110

8

dithathe a khunelela thapo ge ba toboga sediba seo ba sepela
 godimo ga thapo bjale a rago basadi yo a ka reng ge a taboga
 thapo ye ya kgaoga ke gore o lle nama gwa thoma monna a re sika
 la phala sika la phala kgaoga kgaoga re bone sika la phala sika
 la phala kgaoga kgaoga re bone a feta gwa thoma mosadi wa pele a re
 sika la phala sika la phala kgaoga kgaogare bone a feta gwa tla
 wa bobedi le yena a/thoma go opela are sika la phala sika la phala
 kgaoga kgaoga re bone kgaoga kgaoga re bone a feta ge go e tla
 wa boraro are go ngwana wagagwe a re ge o ka bona kgapana ye e wela
 ka motsegeng o tsebe gore ke hwile o tsee ngwanano le ye go
 mogolo wagagwe a napa a tloga a fihla sedibeng a re sikaphala
 sika la phala kgaoga kgaoga ge a sa rislo e wela ka mo^{pe}/tseng
 ngwana wage a bona kgapana a wela ka motsegeng a tsee ngwanabo a mo
 tlapisa a mo tlotso makhura a mopolola a tloga a sepela a sepela
 ge a fihla tseleng a hwetsa mogo o budule a tsotshola ngwana a namela

25

sehlare a fula a e fa ngwana ge a sa dula a kwa fula kudu ka mone
 re ba bedi a fula mago a go butswa a fula a re a fedile go setsa
 makaka yare le gageso re a ja are go setse matlala a re gona le ona
 gageso re a ja a re go setse dithabe yare le tsona gageso re a ja
 ja a re go setse kuthu yare le gageso re a ja are e ya mpelela
 yare lesa gobe go bolela moselapye. Ngwananyana a popula ngwanabo
 a tloga moselapye a mo sala morago a re nke o ntshantshwaletse ngwana
 wo weno ngwananyana ~~ama~~ mofa ba sepela are nke o ntshwantshwaletse
 diphepa tse le thari ye ya ngwanano le dikobo tse tsa gago a mofa
 ba sepela ngwananyana a sena se se apfereng ge bale tseleng moselapye

26

a fa ngwananyana mosela ge ba dutse ba sepela ngwananyana / are
 mpye dikobo tsaka le ngwana sho le diphepa tsaka moselapye a re ke
 tla gofa bofula fula kwana dintlo di be di setse di bonala ge ba
 fihla ka kgorong mogolo wa ngwananyana a tshonna ngwanenso o be
 a sa tsebe gore ora phoofolo ba tsena ka ntlong ba dula le gogong
 mogolo wa ngwananyana a go phoofolo nkane o re tliseditse
 moselapye a ka gae a sa tsebe gore o ra ngwanabo ge ba eja e be
 ba mosolela kale ngeteng bjale bare go ngwananyana wena o swanetse
 go leta dinonyana o be a leta le mokgekolo ye mogwe a re ge a
 leta ka thoko yela ya tsemo a opela a re swee dinonyana swee

27

hlakatsabjale ga se motshe ore ngwanabo ke phoofolo mokgekolo a
 mokwa mathapama ge ba/fihla gae mokgekolo a botsa hlakatsabjale ba

9
 napa ba tsea ngwanenyana yola ba mo isa gae gosasa ba epa sekoti
 ba tsea dikgo tsa mafsi ba lokela ba gotsa mollo bare basadi le
 banenyana ba swanetse go taboga pitsa ge ba di taboga go ile ge go
 etla Moselapye ge a re ke a fofa a bone mafsi a wela ka gare a
 sware a re gwagwe tsa makhura kelle gwe gwe tsa makhura ke lle a
 ba a hwelaka mo pitseng ba mo epela gong gwa tla wa mela lerotse
 gona mo ba mo epetseng ngwanenyana yola are lena wee lerotse
 seleno bare lekgole lerotse lare nkgole ka go kgola a lere nkgole
 ke kgole a napa a le kgola ga are ke a hlabela lare nhlabele ke go
 hlabele ge a re kea le apea lare nkapee ke go apee ge a re ke ale
 28 fehla lare mphehle ke go fetlhe/lare mphehle ke go fehle
 moselapye o hwile mogolwage a re go ngwanenyana sola lecotse
 leuwe wena lare ntshole ke go sole a le sola ge a re ke a ja
 lare ntye ke go je a sebe a le ja a ja bogobe bja molatsa.

Tselane le mmage.

Mmago Tselane obe a na le ntlo a kholo bjale a nyaka go j
 huduga age are go Tselane ngwanaka are tloge moo Tselane a re nna
 a se tloge ke dula gona moo lena lere go apea le ntlisetse bogobe
 hommage e be bare ge ba etla go mo fa bogobe ba opela kosa bare:
 Tselane ya mma tselane tla o tsee bogobee tselane ya Mma Tsalene
 tlo o tsee bogobe Tselane a kea go kwa nnene ntsi le ere ke la
 29 mma le ke a go kwa nnene./ Ka mehla le ka mehla e be bare ge ba
 e yo mofa magobe ba fihla ba opela bjale ka letsatsi le lengwe ba
 re ba sa yo mofa magobe ba fihla ba opela bare Tselane ya M ma
 Tselane tla o tsee bogobe Tselane ya Mma Tselane tla o tsee bogobe
 Tsalane a ke a go kwa nnene ntswi le ere ka la mma le ke a go kwa
 nnene. Letsimokgopo la ba kwa ge ba opela gosasa la tla la opela
 ka lentsu le legolo lare Tselane ya Mma Tselane tla o tsee
 bogobe Tselane a homola hommago tselane ba tla bare Tselane ya Mma
 Tselane tlo o tsee bogobe tselane a ke a go kwas nnene ntswi ere
 30 ke la mma le ke a go kwa nnene./ Letsimo kgopa la ya la fisa
 lethale la lemetsa la ba le lentswi le lesese la napa la tloga la
 ya ntlung ya bo Tselane la fihla lere Tselane ya Mma tselane tla
 o tsee bogobee Tselane ya Mma tselane tla o tsee bogobee Tselane are
 ke a go kwa nnene ke a go kwa nnene ntswi le ere ke la Mma le ke
 a go kwa nnene Tsalena a be a sa tsebe gore ke letsimokgope ge a
 re ke a bula a hwetsa letsimo kgope la mo tsea hommage Tselane ge

ts.ela bare ba gwelela ba se kwe selo ge ba re ba ya ka ntlung
ba se hwetse selo.

31

Banenyana ba ya dithobethobeng.

Banenyana bakile bare ba ile dithobethobeng ba sepela ba
sepela ba ba ba timela ba bona ntlo e botse ya go sebe botse ba
napa bare e re yena ka kowa ntlong e botse bjale ka moo ntlong ya
mahlangana gobe go ena le Makgekolo baile ge bathoma gore a re yeng
ka kowa ntlong e botse mokgekolo a re le seke la ya kano we gona
le phiri yo mongwe a seye ba bangwe ba bona ba ya ge bafihla ba
hwetsa phiri ya ba ja ola we go ya ka ntlong ya mahlangana a fihla
a hwetsa mokgekolo wa go tswa lek wekhwe are nke o ngwaye a mo
ngwaya ngwenenyane a napa a re ke a gae mokgekolo a mo fa dipheta
tse dibotse botse a napa a bita phiri le le gokobu la tsa mo
felesetsa ba re ge ba nyoko fihla gae legobu i phiri tsa goma gea
fihla gae a bontsa bankane ba gage dipheta bare na o tsa di tsea
kae a re di a berckwa/a ba botse ba ya ge b fihla bonantlong e
botse le ya mahlangana ba napa ba e a reng ka kowa ntlong e botse
mokgekolo a re e tlang ka mono koa mouwe gona le phiri ba gana ba
re re ya ka moo ntlong e botse ba hwetsa phiri ya ba metsa.

32

Mosadi le ngwana wa Mosimane.

Mosadi o be ana le ngwana wa mosimane bjale ka letsatsi le
lengwe e moroma ga koka age go isa ditloo mmage a re o seke wa ja
ditloo tse mosimane are emma mosimane a tloga ge a fihla tseleng
a tsea ditloo tsela a ja ge a khotse a lesa a se sa ja a kwa a khotse
kudu a napa a ithoma a napa a ba le ngwana a napa a motsea a mo mea
nkotianeng a mo alela mabjanye a tloga a ya ga kokoage a fihla a
ba fa ditloo a ba a boya a feta/a bona ngwana gagwe a mo tlogela
a ya gae ebe ele modisa wa dipudi/^{go}nasa ge a ya go disa are go bo
mmage mpeng mafsi ba re na o isa kae a reko yo sa ja mosegare
ge a fihla godisa a opela a bita ngwanawa gage are sela sela samma
tlodiatlo sela sela samma, tlodiatlo ngwana wa marula thaba samma
tlodiatlo ge a opela ngwana a lla a ya a motsea a mo fa bogobe
le maswana ge a fedtse go ja a hlwa mo negise mathapana a ya a mea
ka seolong a tloga a ya gae gosasa ge e e yo disa are mma mpheng
bogobe le maswana mmage a re na o isa kae a e yo ja mma mosegare
ke tloa ke bpeya are tlala mmage a mofa ge a tloga a fihla godisa

33

34 a thomago opela are/sela, sela, samma tlodiatlo ngwana wa morula
 thaba sama tlodiatlo, sela sela samma tlodiatlo ngwana morula thaba
 samma tlodiatlo ngwana a napa a re ngwee a napa a ya a motsea a mofa
 a hlwa a segisa mathapama ge a eya gae a ya a mmea ka seolong
 gosasa ge a eyo disa are mma pheng bogobe le maswana ba mofa a
 tloga bo mmea ba mo salamorago ge a fihla godisa mmea a khuta
 a napa a thoma go epela. Sela sela samma tlodiatlo, ngwana morula
 thaba samma tlodiatlo ngwana are ngee a mo tsea a motsea a mofa
 fa djo mathapama ge a eya gae a ya a mea ka seolong a tloga
 35 mmea a ya a motsea a ya nae gae/a fihla a mea ka lepokising
 gosasa mosimane a re mpheng bogobe le maswana ba mofa ge a
 fihla a thoma go epela sela sela samma tlodiatlo ngwana morula
 thaba samma tloditlo a kwa go homotse a re sela sela samma tlodiatlo
 ngwana morula thaba samma tlodiatlo a kwa go homotse a homa go lla
 sela sela samma tlodiatlo ngwana morula thaba samma tlodiatlo sela
 sela samma tlodiatlo ngwana morula samma a kwa go homotse a tloga
 36 ge a re ke yo lebelela a hwetsa go sena /selo a thoma o lla tsatsi
 la ba la thapama a tloga a ya gae ge a fihla ka mothopeng ba no bona
 a rothisa megokgo bare na o llelang are ke bolawa ke mosi bare
 fetela komoa fetela ba no bona mekgokgo e dutse e tswa ba re
 na o diab tang a re ke kwa kudumela bare scpela o yo ntsiela megopo
 ke tle ke sole a ya a tsea ka ntlong ge a fihla ka ntlong a gore
 kgokgoro kgoro kale pokising ge a re ke bula a hwetsa ngwana ge
 a thakgala a dula ka ntlong bare/^{tlisa} dibjana tseune are ke sa bolaya
 magotlo a no du/la bare wena nke o tlise pisa a swaa are mmalo
 kee tla bomme ba tla kantlong ba hwetsa a swere ngwana. Na
 ngwana wo kewa are ke wa ka a motsea mofa mmea.

37

Monna le mosadi.

Monna yo e be ele letshankane bjale gwa fihla nako ya gore
 a tsee mosadi bjale mosadi bomme bare go ngwanenyana na o tseak
 ke letshankane na a re e monna a napa a beka ba ba le bana ba
 lesome tsatsi lelongwe mosadi a re ke sa ya gageso ke tloga
 le bana ba monna are eya a napa a tloga ge a thoma gore a tloge
 monna a tsea ngwana wa pele a mmolaya a mo ja mosadi a thoma go lla
 a epela ka bohloko a re bomme ba mpoditse a elale senye bolokwe ba
 re setsiwe bothoka a elale senya bolokwe ka feta motse wa
 lekwapa a elale senya bolokwe tsa bothoka ea ditse a elale senya

balakane

744

monna yola a tsea^{ngwana} wa bobedi a moja mosadi a lla ka bohloko a re / 12

38

bomma ba mpoditse a ela senya bolokwe bare se tsiwe bothoka a elale senya bokwe ke feta motse wa lekgwapa a ela senya bolokwe monna yola a re go fetsa go ja ngwana wa bobedi a tsea wa boraro a moja mosadi a tla a tama epela kosa ye ka bohloko monna le ena a tama a ija bana o ile ge a fetsa go ja wa boraro le wa moroba mono o tee mosadi a thoma go epela a re bomma ba mpoditse a elale senya bolokwe kare setsewe bothoka a elale senya bolokwe ka feta motse wa lekgwara a elale senya bolokwe ba dula monna ge a re ke tsea wa lesome mosadi a tsena ka gabo bommage bare dia go kgona re go boditse rare o seke wa tsiwa bothoka wa noya ka swele.

39

Banenyana ba ya kgonyeng.

Banenyana ba ebe ba e bane ba e na le banna ka moka ba napa ba tloga ba ya kgonyeng ba fihla ba topa dikgonye ba bofa yo mongwe a re ke e tla ge a tlogile ba sala ba fihla bana ba bona k dikgonyeng yola ge a boya are na bana ba lena ba kae bare re ba lahlile le wona lahla wa gago a tsea ngwana yola wa gage a molahla ngwana a hwa ba tloga ge ba fihla tseleng ba rola dikgonye ba khutsa ba ntsha bana ba bona ka dikgonyeng ba ba nyantsha yola wa go lahla ngwana a thoma go makala are na ke gore le baloi bjang la nthesa ke lahla ngwanaka napa a tloga a gomela morago ge a sa sepela a hlakana le lekgema lare e ya kae are ke nyaka ke nyaka todi la ka toto go supa ka lona toto o a hwa toto a hlakana le le lengwe lekgema lare / o ya kae are ke nyaka ke nyaka todi laka toto ke go supa ka lona toto o a hwa totodi toto a hlakana le le lengwe lare o ya kae are ke nyaka kenya todi laka toto ke go supa ka lona toto o a hwa toto a hlakana le lengwe lare o ya kae are ke reke nyaka todi laka toto ke go supa ka lona toto o a hwa toto a sepela a sepela a mokgekolo o mongwe a mitsa a e tla keno ngwana wa ngwanaka a ya go mokgekolo a re etla o mtlapisi ngwanaka a mo hlapisa a reoose ke wa nhlapisa ka diatla ngwana wa ngwanaka nhlapisi ka meeno ele gore mokgekolo o tswela lekhwenkhwe ngwane nyana a mohlapisa ka meeno ngwana wa ngwanaka o wane thonokga. Nhlapise ka ditsebe a mohlapisa ka tsebe a o ne thonikha ngwana wa ngwanaka. O wa / thonokho a mo lesa mokgekolo a re go ngwanenyana nthwalele motsega wo a mo rwalela a tloga nae ge a bihla gae mokgekolo are tse kgapa ye o ye o nkgele meetse a sa lleleng segwagwa

40

41

-ngwanenyana a tloga a swere kgapa a fihla sedibeng are kenyaka meetse
 a sa lleng segwagwa ngwanenyana a tloga a fihla sedibeng are ke
 nyaka meetse a sa lleng segwagwa w segwagwa sare gwa a feta are ke
 nyaka meetse a sa lleng segwagwa sare gwa a feta a re ke nyaka
 meetse a sa lleng segwagwa a kwa go sa lle selo a re tshepho a se
 tlatse ge a fihla go mokgekolo a re sea koko a sepela o yo tlatse
 kgapa ye a tloga a fihla sedibeng a kga meetse a le a tlatse
 kgapa ge a fihla a tsea koko meetse sia mokgekolo a re yena sepela
 o fihle o khurumule pitsa yela a e khurula a hwetsa kgomo ya nyoko
 mohlaba a khurumula e nngwe a hwetsa dinoga le mokgaditswana a /
 42 khurumula e ngwe a hwetsa ditau ge a re o khurumula ya mafelelo a
 hwetsa ngwana yo mobotse botse a mo tsea a tloga nae ge a re tselng
 a hwetsa banenyana ba le bare nke o tshotshole ngwana re mmone a
 mo tshotshole ba hwetsa ele yo mobotse botse yo mongwe a lahla ngwa-
 na e tloga a hlakana le lekgema ge bare na o ya kae o a e ke nyaka
 todi laka toto ke go supa ka lona toto a hwa toto ge a sa sepela
 a kwa mokgekolo a mmita are e o nhlapise are o wa nenethonkha
 a mo lesa a re ntswalele motsega wo a morwalela ge a fihla gae
 43 mokhekolo a re tsea kgapa ye o fihle o kge/meetsa a sa lleng segwagwa
 a tloga a fihla sedibeng are ke nyaka meetse a sa lleng segwagwa
 sa re gwa a feta ge a fihla sedibeng sa mafelelo a re ke nyaka
 meetse a sa leng segwagwa a sekwe selo a re thepho a se tlatse
 a tloge a fihla go mokgekolo a re sepala o yo tlatse a fihla a re
 tshepho a se tlatse mokgekolo are ga seke ke roma motho gabedi sepela
 o yo khurumula pitsa tsela a di khurumola a re go ya mafelelo a
 hwetsa ngwana wa moboya mmele wo kamoka a mo tsea a mo popula a
 hwetsa bale ba bangwe ba re nkore re bone ngwana a ba bontsha ba
 44 tshonna wena nka a e na / le ^{ma} baya are ga a na taba batloga ge ba
 fihla gae bommage bare na ngwana o bjana a motshotshola ge a sa
 dutse a bona e fetogile phoofolo ge a re ke a batamela a bona e m
 molaya.

Diphoofolo

Dikile tsa kgobakana tsare mola dikgobakane mola ele mosegare
 t a ya nokeng tsa hwetsa mokgekolo tsa fihla tsa nwa meetse ge di
 sa dutse tsa bona sehlare se se dule tsa roma mmutla tsare sepela

45 o yo butsisa koko gore na sehlare sela se a lewa na keketla,
 mmutla wa/tloga wa hla ware koko, na sehlare keketla na sehlare
 sela se a lewa na o mpotse le leina la so mokgekolo a re ke
 Motladiane motlotla ke more wa go lewa ke kgosi le re go ja le
 sadisetse kgosi keketla, mmula wa tloga ge o setse o nyako
 fihla wa kgopiwa ke lefaisa wa lebala gore na sehlare sela eng,
 ge o fihla go diphoofolo tsa o butsisa ware nna ke lebetse tsa roma
 diphoofolo ka moka ge di boya di kgopiwa mafeleleng gwa tla khudu
 yare ge e ya ya dia setontolo ya tloga ya fihla go mokgekolo ya
 re koko sehlare sela keng, are ke motlatladiane motlatla ke more
 wa go lewa ke kgosi le re go ja le sadisetse kgosi ya tloga
 ya tama e epela ere ke motlatladiane motlala ke more wa go lewa
 ek dikgosi lere go ja le sadisetse kgosi ge o setse o nyoko
 46 fihla ya kgopiwa/ya wela kgakala setontolo sa sala se
 opela khudu yare go tsoga ya setsea seotontolo sela ya opela ya
 fihla ya botsa diphoofolo tsaya tsa ja sehlare sela tsa saditsetsa
 kgosi.

Morwa wa kgosi lemangwoloji.

Morwa wa kgosi a kile aya ho hlapa mmele a sepela a sepela
 nokene a fihla a hlapa a hlapa a sepela lenoka rotwane ya he ya
 wela ka mtsene, a ya e tsea a fihla sedibeng a hwetsa mangoloi
 a eli go hlapa a tlohetse mapheho a ona a bona mapheho a mabotse
 a a roba he mangoloi a boya a apara mapheho a bona yo mongwe a hwe-
 tsa m heho a he a se hona morwa wa kgosi a motsea a ya nae hae.
 Morwa a reka sileleng are a re ye haheno ba tloha he ba fihla se-
 47 dibeng ba bona lehotlo le seogwo/ba di tsea seogwa sa loha bodi
 ba sepela ka bjona. He ba fihla ha bo ngw. nenyana batswadi ba
 ngwanenyana bare nna mokgonyana ha a dulele mosadi felohotee.
 Bare ra bobolaya mokgonyana ba motshelela sehlare ka namene legotlo
 lare ho yena o seke wa dja nama a se je nama ka bosihlo bo tshela
 ka bohobeneng le ka namene a hana ho ja a re re swanetse gotloa
 le mongwe ba tsea dithunya tse pedi se senyenyana ba se fa mokgo-
 nyana tse nyenyana ba fa ngwana wa bona se seholo lehotlo la lala
 le koko losa dithunya se seholo sa tsea ke mokgonyana se senyenyana
 48 sa tsea ke ngwana wa bona he ba elwa gwaenyana ngwana wa bona/ba
 tsea mokhura a tau ba tlotsa mokgalbje ka hanone ba mokhupisa

lehala bare ho mokgonyana sea lehala o lekhupe re tlohofo mosadile-
hotlo laya langwatha makhura a tau la tloha morwa wa kgosi ka hanone
a tsea lehala lekhupa a seswe ba bona hore o ba paletse ba mofa
mosadi a tloga a ya hae mphowa sa mosela wa seripa.

Mosadi le monna ba agile ntloebetse.

49 Ka tsatsi le lengwe bare ba huduga ba napa ba huduga ngwana
yo mongwe a re nna ke ya sala nka se tlogele ntlo ye so ya botse
a napa a sala bommage ba etla ba mo tlišetsa bogobe bare ge ba fihla
ba re opele bare Tselane Tselane /nka re ye gae tsatsi le lengwe ba
tla bare Tselane Tselane Tselane ts maropeng o tlo dibone Tselane
a bula ba mofa bogobe a ja bare nka re ye gae a gana ka moso ba
boya ba opela bare Tselane Tselane Tselane tsa maropeng o tla di
bona Tseleng bare go yena nka reye gae a gana tsatsi le lengwe
lekgema la bakwa la tla la opela ka persi lare Tselane Tselane
Tselane tsa maropeng o tla di bona Tselana a se be a bula lekgema
le lengwe lare go yena fisa selepe o metseo seke ware joo, molao
50 e swa /la dia bjale la tla la ya la opela o e botse lare Tselane
Tselane Tselane Tselane tsa maropeng o tlo dibona Tselane a napaa
bula a hwetsa e ke ke bommage a bula lekgema lela la tsena la motsea
Bommage ko moso ge ba baetla ba hwetsa a sego lekgema lela la morwala
ka saka la ya motseng o mongwe la fihla lare kgolomo lomo moroba
ngwana ola a opela a e ka gare ga saka. Batho ba motse bare re go
kwele fetela pela a fetela motseng ga bedi a re kgolo kgolomo moraba
ngwana a opela a e ka sakeng batho ba motse o bare rego kwele fetela
51 pele a tloga a ya motseng o elego gabo ngwana yeo a fihla /le gona
dia bjalo bare jona ngwana yo o kgona bjang go opela bare go lekgema
eya kgonyeng re tle re go opele nto yeuwe a ya kgonyeng are a
sa ile basala ba ntsha ngwana ba mo isa ka gabo ba tsea dinose
ba lokela ka kowa sakeng ge a boya kgonyeng bare aowa motho
wa batho eya gae ba tla fihla ba go apeela nto euwe gae a
tloga ge a fihla gae lare ngwanaka ge yo mongwe isa morwalo ka
ntlong ngw na a kwa e loma a e lesa ya tsea ke umage le yena a kwa
a loma a ba a e isa ka ntlong lekgema la tsea pitsa apea
lare ge le thoma go bula saka la hwetsa dinose tsa le loma bana ba
52 kwa papa bona letsa mosito bare ekwa /ge a ipina ka dinamama e le
gore o lomake dinose a tloga a ya nokeng a fihla a tsena ka lerageng
a dula

gona dinose tsa tla sa kotama godimo ga ge ka ganong.

16

744

Mosimane.

K34/110

53 O be a sa je selo a gana go ja ka tsatsi le lengwe bo mmage bare go yena na wena ngwanaka ge o gana go ja bjale o dia ke are aowa ka moso bare o khutseng a thoma go opel are/ke khutse tite bare tite are tite la ka taka wetho wetho whetho kama kama moku muku tshtsha tshatsha mäemale pheta pheta tla lla seduba suduba koko koko mosito mosito kgwale kgwale foša leeba, leeba, leeba la tsna ka nkutung kutung la bitsa mmatshaka lare kgeru kgeru kgeru kgeru.

54

Mosiiane lengwanenyana.

55 E ba sena mmabonale papabone e ba lle ke tau ka tsatši le lengwe mosimane are go ngwanenyana nkapeele mphago ke yo bolaya tau ye e lleng mma le papa a tloga ge a sa sepela a hlakana le a thoma go opela are mma sela papa o titee maroba itinti seja mma sela papa o titee moroba itinti tau yare seja mmago o morago sela papago o morago o tinte maroba tinti o tinti maraba tinti a feta a sepela a sepela a hlakana le engwe a pela tau le yona ya opela/ a hlakana le engwe are sela mma seja papa o tintee maraba tinti tau yare seja mmago o morago seja papago o morago o tintee maroba tinti a sepela a hlakana le ye e leng mmage le papage ge a thoma go opela a hlakana nayo a re seja mma sela papago o tintee maroba tinti o tintee maroba tinti ta u yela ya opela ka lentse la peise yare seja mm go e morago seja papago o morago o ntintee maraba tinti mosimane a re seja mmago seja papago o tintee/maroba tinti o tintee moroba tinti tau yare se ja mmago o morago seja mmago le papago o morago o tintee maroba tinti o tintetemoraba e ile e sare o tintee maroba tinte a e rema ka selepa ya hwa a e bua gabotse a bua letlalo le lesese a le kgala ka kwa motho a re o a nhlaba ore o bua mogongwe a kwa kgomo e golola a re o bua mogongwe a kwa mpya e lla a bua mgongwe a bua gabotse a hwetsa bommage le papage le batho ba bangwe ba lema ba tsea ba ya gae.

56

Mosimane le ngwanenyana.

57 Ba sena mmabona le papabona ba ya ga rakgadi wa bona mosimane a ena le kgomo yage ya go nona ya go phala tsaga Rakgadi a ge le kokoage ba mo lakana ka mo ba ka mmolayang. Yare mola e mathapama a nyoko boya godisa a epa molete moadulang ba lokela

744

5/34/110

17

digalase ba tsea saka ba ala ngwanenyana a tsea lebja a ya kgonyeng
 a e buti o seke wa fihla wa dula madulong a gago mosimane ore ke
 go kwele rakgadi ngwanenyana a roba dikgonye a ya gae mosimane
 ge a fihla gae a tsena ka mothopeng a hwetsa kamoka ba dutse
 madulong a bona ge madulo a setse / a tsea ngwana yo mongwe go yena
 sepela o yo dulamola madulong ale mabotse ngwana a ya a dula ge a
 thoma gore ke a dula a wela ka kowa moleteng a hwa ba motsea ba
 mmoloka. Gosasa mosimane a tloga a ya go disa a sala bare na mosi-
 mane yo re ka mokgona ka eng ba tsea di galase ba diepela seferong
 ngwanenyana a tloga a ya kgonyeng a dihla a re boti wee o seke wa
 fihla wa tsena ka sefero ba nyoko go bolaya mosimane a re ke go kwele
 rakgadi ngwanenyana a tloga a fihla~~ga-e~~ a hlwa ela dikgomo
 ka shakeng ngwana yo mongwe a tla a b na dikgomo ge di tsena ka
 shakeng mosimane are go ngwanenyana wola | sepela o yo tsena ka sefero
 sela ngwana a ya a fihla a wela ^{mo} ka/leteng mosimane a bula legora
 a tsena rakgadi a ge a re nkane o hlahlamola legora are aowa gana
 bjale ke tla le aga ngwana yola a hwa ba mmoloka gosasa a ya godisa
 basala ba epa molete molomong wa lesaka gore kgomo yare e tle e
 wele ka gore ke yone e tsena pele ngwananyana a ya kgonyeng a fihla
 are buti wee o seke wa fihla wa tsentsha kgomo ya gago ka molomo
 wa le shaka ba nyoko e bolaya mosimane are ke go kwele rakgadi
 mathapama ge mosimane a fihla gae a sosobola lesaka ka thoko kgomo
 ya gage ya tsena e ngwe ya ga rakgadi a e ya wela ka moleteng ya
 hwa. / Ba e bua ba eya tsatsi lengwe ba re ba hlaba kgomo ya ge ka
 lerumo lerumo la ya kgala bare ba e hlaba la ya kgakala.

59

60

Mmutla le phuti

Ka tsatsi le lengwe mmutla o kile wa re go mphuti a re apeane
 mphuti a dumela mputi ware go mmutla ere go tsene wena pele mmutla
 wa dumelawa tsena ka pitseng phuti a gotseletsa mollo ya ba mmutla
 o kitetse letswai maganong mmutla wa re go phuti mola o swa ware
 phuti mmona ke a swa phuti a hlatlola mmutla a tswa letswai wa tsela
 ka morong tsa nwa. Phuti ware / monna mmutla moro wo wa gago o botse
 bjang tsare mola di o feditse mphuti a tsena mmutla wa go tseletsa
 mmoolo phuti ware go mmutla ke a swa ke a swa mmutla wa tlhadiola
 tsare di a a nwa tsa moro o sebose mmutla ware belela o tsene phuti
 a tsena mmutla wa gotseletsa mollo phuti ware ke a swa mmutla.

61

Mmutla ware go mphuti o sa! Tsopatsopela morwana mphuti ware kea¹⁸
swa monna mmutla mmutla wa fela ore tsopatsopela morwana go fihlela
phuti a e hwal Mmutla wa bua phuti wa ja dinama wa tsea marapo

62

wa dia naka/mmudla wa tsez dinaka wa di dinakana wa bje bje e
naka tsa bo mmudla le bo mphuti mmudla wa tloga wa fihla wa hwetsa
phinya leraga e orela letsatsi mmudla ware ge o fihla go phinya

K34/110

leraga phinya yare nke ore ke kwe dinaka tse ke nkaba di lla botse
mmudla wa efa yare bjee bjee ekwa nakana tsa bo mmudla le

bjee bjee ekwa nakana tsa bo mmudla mmudla o ile o sa lebetse

phinya leraga ya tsena ka metsing le dinakana. Mmutla ware phinya

63

leraga o tlatla o loka gona ka mouwe mmudla wa tloga gosasa/wa boya

wa hwetsa phinya leraga o retse letsat. i bjale e bile e swerwe ke

boroko e robetse e meditse dinakana tsa bommutla. Mmutla wa nyaka

borokhu wa fihla wa kitela phinya leraga ka maragong phinya ge e thoma

gore ke a tsoga ya kwa e swere ke ntle yare ke ya kgakala ya se nshe

selo phinya yare go mmudla nke o mpharolle mmudla wa tsea dithatana

wa e rafarolla wa re o sa e farolla phinya yare phseeee dinaka tsela

mmudla wa napa ware o a di tseo wa kwa di nka wore fununununu

64

phinya a hlatswe dinaka tsaka. / Phinya ya di hlatswa yare mola di

hlatswetse yare go mmudla tsea sitse mmudla ware fununununu dihlatse

di sa nka phinya ya digohla ka mabu yare mola ele tse ditshweu

yare setsa mmudl. ware ke di sa nka phinya ya di gohla yare setse

mmudla, mmudla wa re di setse go senene phinya ya di gohla, ya

fa mmudla wa ditsea wa diletea ware bjee bjee nakana tsa bo mmudla

le bo phuti mmudla wa tloga wa fihla wa letsa o kotame seolong

tladi ya tswela ya fihla yare mmudla nke omphe dinaka tse tsa gago /

65

ke go bontshe gore ge e se rena bo tladi re be re letsa bjang, mmudla

wa efa tladi ya fofa le dinakana tsa mmudla mmudla ware na tladi

nkane o fofa le dinakana tsa ka. Mmutla ware wa tloga wa fihla

wa hwetsa segoko ware segoko nke o ntlele matata keyo tsiela tsiela

tladi dinakana tsaka segoko sa a dia tsa napa tsa fihla tsa

hwetsa tladi e dutse mmudlwa wa fihla wa tsea dinakana wa no

dula letladi segoko sare nkare ye mmudla keketla mmudla le segoko

tsa napa tsa tloga.

66

Monna le dikgomo.

Monna yo e be ele lekgowa bjale a ena le dikgomo tse dintsi

tse dingwe ele tsa go lena tse dingwe ele tsa go gamiwa bjale

67
34/110

ka tsat i le lengwe dikgomo tse tsa go paniwa tsaya tsa fulakgaufi
le thaba dibe di sa ngake gore dire ge di fula tsa furaelana dibe
dinyaka o no feela di lebelelana ge di fula. Bjale ka tsatsi le
lengwe tsare ge di ilo fula tsare di sa fula / tsa kwa tau e re
poo e potla tsa ema tsa lebelelana tsa se bone selo tsa boela tsa/
fula ele gore tau ye e ua di bona e bile e makatsa ke goba e ka
swara bjang dikgomo tse ka gore di fula dinya gonofela di ele
belelana tau ya di busa ya potla gape gape tsa ema tsa lebelelana
tse ba tsa latswana tsa boela tsa fula tau ya potla gapa gape tsa
ema tsa lebelelana tsa ltswana ka gore di be di ratana kudu tsa
fula tau ya potla gape ge dithoma gore ke alebelelana tse pedi tsa
thoma go lwa di ile di sa lwa tau ya tsea kgomo e ngwe ya e roba
mo lala ya hwa ya eja tsela tse dingwe tsa tshaba phoa sa mosela.

Mokgekolo

68

O ile a reka kolobe ka sexpence a re go yona tsena ka shakeng
kolobe ya gana a re go patla betha kolobe ye e gana go tsena ka sha-
keng patla ya gana are go mollo fisa patla e gana go betha kolobe
ko lobe e gana go tsena ka shakeng mollo wa gana are go meetse
tima mollo wo o gana go fisa patla patla e gana go betha kolobe
kolobe e gana go tsena ka shakeng meetse a gana a re go kgomo
enwa meetse a a gana go tima mollo mollo o gana go betha kolobe
kolobe e gana go tsena ka shakeng. Kgomo ya gana a re

69

gomezi/monna betha kgomo ye e gana go nwa meetse, meetse a gana go
tima mollo mollo o gana go fisa patla patla e gana go betha kolobe
kolobe e gana go tsena ka shakeng. Monna a gana a re go thapo
bofa monna yo thapo ya gana a re go legotlo ripa thapo ye legotlo
la gana a re katse bina legotlo ye katse ya re ge o ka mpha
mafai ke tla loma legotlo a fihla go kgomo a re ya e gama kgomo
yare ge o nka mpha bjang bjo botala tala ke tla go fa mafai a tloga
a ya fihla ka nageng a kga bjang bjo botala ya mofa mafai a tsea
mafai a fihla a fa katse nkatse/ya nwa mafai ale yare go fetsa ya
ja legotlo leglotlo la ja thapo thapo ya bofa monna, monna a betha
kgomo kgomo ya nwa meetse meetse a tima mollo mollo wa fisa patla
patla ya betha kolobe kolobe ya tsena ka shakeng bjale
mokgekolo ye a noya a e fa dijo ge a fihla a re helele

70

helele helele kolobe ya dipolelo ya go kaba ka fihla kgole e se
kgaufai helele e tsoge a ja ka tsa le lengwe a hwetsa e hwile.

71

Kgolomodumo.

K34/110

Ile e nonwane yare e phoofolo e ngwe bare kgolomodumo e be e phofole e kgolo kudu a be e ena le leleme le le telele bjale ka tsatsi le lengwe ya hwetsa basimane ba disetse ele Masilo le Masilwane. Ya ba hwetsa ba eja mogo yare nke le mphuleleng ba e fulela ya ja nabo. E ba eno e dimpya mago a ile mola o fedile basimane bare go dimpya lomang kgolomodumo dimpya tsa se e lome ba napa ba tloga ge ba fihla gae bare re hlwele le phoofolo e kgolo ya leleme le letelele e be lle batho ka bontshi.

72

Bjale mosadi mogolo a ge le ka ebona le ebolaye, le re go e bolaya le tle le mpotse gosasa ge bale madisong ya tswela dimpya tsa re di sa dutse ya tsea ka e tee e metsa ge e metsa mpya e be etswe ka morago go fihlela di e lapitsa di e lapisa ebile le go ya hwa. Yare go hwa ba yo botsa mosadi mogolo ge a fihla are lehlabaneng bo Masilo le Masilwane ba e bua are le kgaile letlalo la ka gare gabotse botse bale kgala ge Masilo a sa le kgila ka joo o a nhlaba ge are ke phula mogongwe a kwa kgomo e lla ge a re ke phula mogongwe a kwa mpya ella ga are mogongwe a kwa pudi/e lla a no phula gabotse a ba a tlosa letlalo la ka gare ge ale tlositse a bona go etswa batho dikgomo dipudi dinku dimpya le dikolobe ele dinonyana. Ke moka batho bale a ga dintlo le dinfwana metse le metsana ba dula ba eketla. Ka letsatsi le lengwe e ngwe phoofolo ya metsa/mogolo Masilo a ya a e nyoka oule a sepela a hlakana le leme la yona ale ripa a ba a e hwetsa a e bolaya a hwetsa batho bare go tswa gwabale ba pele bare Masilo ke kgosi bangwe ba gana ba napa ba mmolaya.

73

Mmutla le phuti

74. Monna yo mongwe o be a limile tshemo a bjetse ditloo bjale mmutla wa papa wa dibone yare ge ele mantsiboa mmutla wa ya ka tshemong wa fihla wa ja ditloo mong wa tshoemo gosasa ge a fihla a hwetsa go sena selo ka moso a thea mmutla wa tla ge a thoma go tsena ka tshemong wa tanyiwa wa no bina bina ore ke a tanyolla e palelwa phuti ya tswela ge e fihla yare na go bjang mmutla? Mmutla wa re ke tantsha mphuti a re nke o ntshiele mmutla ware nkunolle phuti a khunulla mmutla wa ntsha hlogo wa tsena phuti ware molaa tantsha thapo ya/ya nyoka go e kgama ya re mmutla nkunalle

75 mmutla ware o retse ke dibona ke wena mongwe wa tshemo a tswela ge

744

K34/110

2/1*

fihla mmutla wa tshaba monna yola a bolaya phuti a ya gae ka moso mmutla wa boya monna ge a tswela gosasa o hwetsa ditloo di llwe a thea. Mantsiboa mmutla wa tswela ware ke a tsena wa tanyiwa gosasa mong wa tshemo a tla a o hwetsa a o tsea a o bolaya a bitsa ngwana wa gage a tla a mofa ana a o rwala ka seroto tseleng ge ngwana a dutse a sepela a kwa mmutla o re o se ke wa fihla

76

wa nkapee ka ntlong ya bo ngwako ka kgapeng. /O tsee bogobe o bo tsele letswai papago ge a boya o mofe bbona ngwanenyana a dia bjalo monna ge a boa a re ngwana tlisa nama yela a tsee bogobe a mofa mmutlwa wa tswa ka le fasetere wa tsea meetse wa tshela ka kgapeng monna are go ngwana nna mmutla olao kae are o lle ware ke nna kokoago a seke wa fihla wa nkapea o fihle o mpee ka ntlung ya bo ngwako o ntokele ka gakgapeng monna a tsea patla ge a fihla ka ntlong ya bongwako a betha kgapa yela ya tswa meetse mmutla wa sega a e ka morago ga ntlo.

77

Motse wa tlala.

Monna o be a ena le basadi ba bantshi bjale ba bolawa ke tlala ba eja mahlikihli ka tsatsi le lengwemonna a tloga a ya thabeng a fihla a hwetsa mogo a sena dikenywa a re tolosa setsiba a epela are ke tlogethe basadi gae ba khesala ba khe apea makhikithi ba khedya ba ena todi di ba khedya a bona go etswa mago a ja a tloga a ya gae ge a fihla gae ba mofa mathikithi a gana geg gosasa a fihla are katsatsi le lengwe a tloga a fihla are a sa epela mosimane wage a molaela a mo kwa a tloga a fihla gae a botsa bommage mosimane/ gossaa a tloga a fihla a retolosa setsiba a epela are ke tlogethe basathe khaya ba khelale ba khe ya pea mathikithi ba khedya mago a tla a napa a a fula ge monna a e tla o re ke a epela gwa se tswe selo a re kgane a se epele botse e pela ka lentwe la peise ga se tswe selo a epela ka le le sese gwa se tswe selo a tloga ge a fihla gae ba mofa mathikithi a ja are ga se ka khora ba mo fa gape a kgona a re ke khutse ba se mofe mago ba motima.

78

End. S. 744